

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2014. GODINU I  
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

**BRČKO GAS OSIGURANJE D.D. BRČKO**

**APRIL 2015. GODINE**

Kopija broj: 1

## S A D R Ž A J

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA.....	3
BILANS USPJEHA .....	5
BILANS STANJA .....	6
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU .....	7
BILANS TOKOVA GOTOVINE .....	8
1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU.....	5
2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA .....	5
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA.....	7
4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE .....	15
5. PRIHODI OD PREMIJE OSIGURANJA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA.....	16
6. PRIHODI OD UKIDANJA REZERVISANJA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA.....	17
7. PRIHODI OD POVRATA PORESKIH I DRUGIH DAŽBINA I REFUNDACIJE .....	17
8. DRUGI POSLOVNI PRIHODI .....	17
9. RASHODI ZA DUGOROČNA REZERVISANJA I FUNKCIONALNE DOPRINOSE ...	18
10. NAKNADE ŠTETA I OSTALE NAKNADE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA.....	18
11. TROŠKOVI MATERIJALA, ENERGIJE, USLUGA I NEMATERIJALNI TROŠKOVI ...	18
12. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI.....	19
13. FINANSIJSKI PRIHODI .....	19
14. OSTALI RASHODI.....	19
15. POREZ NA DOBIT .....	20
16. ZARADA PO AKCIJI.....	20
17. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA.....	21
18. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI .....	22
19. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PREMIJE, UČEŠĆA U NAKNADI ŠTETA .....	22
20. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČKIH POSLOVA .....	23
21. DRUGA POTRAŽIVANJA.....	23
22. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI .....	24
23. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA .....	24
24. OSNOVNI KAPITAL .....	25
25. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA.....	25
26. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA.....	25
27. UPRAVLJANJE RIZICIMA OSIGURANJA .....	26
28. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA.....	26
29. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA.....	27
30. MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA.....	28
31. EKSTERNA KONTROLA.....	28
32. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA.....	28

PRILOZI (DOPUNSKI IZVJEŠTAJI) BROJ 1-13

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

### **Akcionarima Brčko Gas osiguranja d.d. Brčko**

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Brčko Gas osiguranja d.d. Brčko (u daljem tekstu "Društvo") koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2014. godine i bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

#### *Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje*

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Brčko Distrikta BiH, kao i za takve interne kontrole za koje rukovodstvo utvrdi da su neophodne i koje omogućavaju sastavljanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale uslijed pronevjere ili greške.

#### *Odgovornost revizora*

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih principa i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija podrazumijeva primjenu postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Izabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih uslijed pronevjere ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja, u cilju kreiranja adekvatnih revizijskih postupaka u datim okolnostima, ali ne za potrebe izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe uključuje ocjenu adekvatnosti primijenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući da obezbjede osnov za izražavanje našeg mišljenja.

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (NASTAVAK)

### Akcionarima Brčko Gas osiguranja d.d. Brčko (nastavak)

#### *Mišljenje*

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31. decembra 2014. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Brčko Distrikta BiH.

#### *Izveštaj o drugim zakonskim i regulatornim zahtjevima*

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu, sastavljen od strane Društva na osnovu zahtjeva datih u članu 5. Pravilnika o sadržaju, načinu i rokovima za dostavljanje izvještaja, obavještenja i drugih podataka društava za osiguranje, usklađen je sa finansijskim izvještajima Društva za 2014. godinu.

Banja Luka, 09. april 2015. godine

CONFIDA REVIZIJA BANJA LUKA d.o.o.

---

Slavica Praštalo  
*Ovlašćeni revizor*

**BILANS USPJEHA  
ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2014. GODINE**

Bilansne pozicije	Napomene	2014. u KM	2013. u KM
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>			
Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja, reosiguranja neživotnih osiguranja	5	14.202.341	14.022.877
Prihodi po osnovu učešća saosiguranja, reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta neživotnih osiguranja		14.359	-
Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja	6	214.273	354.386
Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	7	233.121	-
Drugi poslovni prihodi	8	642.515	342.226
		<b>15.306.609</b>	<b>14.719.489</b>
<b>POSLOVNI RASHODI</b>			
<b>Funkcionalni rashodi</b>			
Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	9	395.687	487.001
Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja	10	6.121.952	6.169.676
		6.517.639	6.656.677
<b>Troškovi sprovođenja osiguranja</b>			
Troškovi amortizacije i rezervisanja		60.226	62.350
Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi	11	1.980.369	1.977.116
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	12	1.925.151	1.665.726
		3.965.746	3.705.192
<b>Ukupno poslovni rashodi</b>		<b>10.483.385</b>	<b>10.361.869</b>
		<b>4.823.224</b>	<b>4.357.620</b>
<b>POSLOVNI DOBITAK</b>			
Finansijski prihodi	13	813.623	493.508
Finansijski rashodi		(31.663)	(257.199)
Ostali prihodi		42.240	235.636
Ostali rashodi	14	(744.190)	(423.477)
Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine		(78.701)	(32.000)
Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina		29.634	218.700
		<b>4.854.167</b>	<b>4.592.788</b>
Poreski rashodi perioda	15	(547.065)	(509.318)
<b>UKUPAN NETO DOBITAK PERIODA</b>		<b>4.307.102</b>	<b>4.083.470</b>
<b>ZARADA PO AKCIJI</b>	16	<b>755,63</b>	<b>716,40</b>

**BILANS STANJA  
NA DAN 31.12.2014. GODINE**

<b>Bilansne pozicije</b>	<b>Napomene</b>	<b>31.12.2014. u KM</b>	<b>31.12.2013. u KM</b>
<b>Stalna imovina</b>			
Nematerijalna ulaganja		-	7.100
Nekretnine, postrojenja i oprema	17	5.211.321	5.056.255
Dugoročni finansijski plasmani	18	6.391.376	1.898.910
		<b>11.602.697</b>	<b>6.962.265</b>
<b>Tekuća imovina</b>			
Dati avansi		-	15.442
Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi šteta i ostali kupci	19	1.683.631	2.036.433
Potraživanja iz specifičnih poslova	20	432.257	232.755
Druga potraživanja	21	206.500	1.854.042
Kratkoročni finansijski plasmani	22	7.589.672	9.297.190
Gotovinski ekvivalenti i gotovina	23	1.704.181	2.003.570
Aktivna vremenska razgraničenja		10.000	156.235
		<b>11.626.241</b>	<b>15.595.667</b>
<b>POSLOVNA AKTIVA</b>		<b>23.228.938</b>	<b>22.557.932</b>
<b>VANBILANSNA AKTIVA</b>		<b>4.348</b>	<b>-</b>
<b>UKUPNA AKTIVA</b>		<b>23.233.286</b>	<b>22.557.932</b>
<b>Kapital</b>			
Osnovni kapital	24	5.700.000	5.700.000
Rezerve iz dobitka		570.000	570.000
Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		38.872	7.041
Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		(131.193)	(101.193)
Neraspoređeni dobitak		4.893.861	4.117.157
		<b>11.071.540</b>	<b>10.293.005</b>
<b>Dugoročna rezervisanja</b>		<b>100.047</b>	<b>66.942</b>
<b>Kratkoročne obaveze</b>			
Obaveze za premiju i specifične obaveze		46.179	7.470
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada		88.841	86.110
Druge obaveze iz poslovanja		196.456	217.559
Obaveze za poreze, doprinose i druge kratkoročne obaveze		6	7
Obaveze za porez iz rezultata		37.753	118.222
Pasivna vremenska razgraničenja	25	11.688.116	11.768.617
		<b>12.057.351</b>	<b>12.197.985</b>
<b>POSLOVNA PASIVA</b>		<b>23.228.938</b>	<b>22.557.932</b>
<b>VANBILANSNA PASIVA</b>		<b>4.348</b>	<b>-</b>
<b>UKUPNA PASIVA</b>		<b>23.233.286</b>	<b>22.557.932</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU  
ZA PERIOD 01.01.2014. - 31.12.2014. GODINE**

	<i>Osnovni kapital</i>	<i>Revalor. rezerve</i>	<i>Nereal. gubici</i>	<i>Ostale rezerve</i>	<i>Neraspo. dobitak</i>	<i>Ukupno</i>
						<u>u KM</u>
<b>Stanje na dan 1.1.2013. godine</b>	<b>5.000.000</b>	<b>218.700</b>	<b>(92.959)</b>	<b>500.000</b>	<b>2.937.507</b>	<b>8.563.248</b>
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	-	(218.700)	-	-	-	<b>(218.700)</b>
Nerealizovani gubici	-	-	(1.194)	-	-	<b>(1.194)</b>
Neto dobitak tekuće godine	-	-	-	-	4.083.470	<b>4.083.470</b>
Raspodjela dobiti	-	-	-	-	(2.903.820)	<b>(2.903.820)</b>
Povećavanje osnovnog kapitala	700.000	-	-	70.000	-	<b>770.000</b>
<b>Stanje na dan 31.12.2013. godine</b>	<b>5.700.000</b>	<b>-</b>	<b>(94.153)</b>	<b>570.000</b>	<b>4.117.157</b>	<b>10.293.004</b>
Nerealizovani dobiti	-	-	1.831	-	-	<b>1.831</b>
Neto dobitak tekuće godine	-	-	-	-	4.307.102	<b>4.307.102</b>
Raspodjela dobiti	-	-	-	-	(3.530.397)	<b>(3.530.397)</b>
<b>Stanje na dan 31.12.2014. godine</b>	<b>5.700.000</b>	<b>-</b>	<b>(92.322)</b>	<b>570.000</b>	<b>4.893.862</b>	<b>11.071.540</b>

**BILANS TOKOVA GOTOVINE  
ZA PERIOD 01.01.2014. - 31.12.2014. GODINE**

	<b>2014. u KM</b>	<b>2013. u KM</b>
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>		
Prilivi od premije osiguranja, saosiguranja i primljenih avansi	14.149.201	13.941.847
Prilivi od učešća u naknadi štete	4.358	-
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	3.384.309	7.268.647
Odlivi po osnovu naknade šteta iz osiguranja i udjela u štetama iz saosiguranja i dati avansi	(5.396.494)	(5.387.218)
Odlivi po osnovu premija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija	(335.614)	(338.172)
Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	(2.100.434)	(1.823.720)
Odlivi po osnovu troškova sprovođenja osiguranja	(2.333.422)	(2.040.139)
Odlivi po osnovu poreza na dobit	(122.443)	(470.689)
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	(3.115.156)	(7.673.486)
<b>Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti</b>	<b>4.134.305</b>	<b>3.477.069</b>
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>		
Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	9.631.917	8.677.145
Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	-	-
Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	-	-
Prilivi po osnovu kamata	421.381	304.480
Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	2.320	2.048
Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	144.931	61.240
Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	(6.557.429)	(8.632.067)
Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela u kapitalu	-	(105.499)
Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i investicionih nekretnina	-	(207.105)
Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	(4.576.814)	(1.198.926)
<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja</b>	<b>(933.694)</b>	<b>(1.098.685)</b>
<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>		
Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	-	700.000
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	(3.500.000)	(2.831.504)
<b>Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>(3.500.000)</b>	<b>(2.131.504)</b>
<b>NETO PRILIV GOTOVINE</b>	<b>(299.389)</b>	<b>246.880</b>
<b>GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>2.003.570</b>	<b>1.756.690</b>
<b>GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	<b>1.704.181</b>	<b>2.003.570</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN**

31. DECEMBAR 2014. GODINE

**1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU**

Dioničarsko društvo za osiguranje Brčko-gas osiguranje (u daljem tekstu Društvo) registrovano je u Osnovnom sudu u Bijeljini pod brojem uložka: Fi-1140/98, a na osnovu Rješenja Ministarstva finansija Republike Srpske o izdavanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja br. 04-4728/98 od 17. septembra 1998. godine.

Društvo je Rješenjem Agencije za osiguranje Republike Srpske broj 05-127-2/07 od 23.01.2008. godine dobilo dozvolu za obavljanje svih vrsta neživotnih osiguranja, i time uskladilo svoje poslovanje u skladu sa novim Zakonom o društvima za osiguranje („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 17/05).

Društvo je upisano u sudski registar kod Osnovnog suda u Brčkom, pod brojem D-283/02 sa matičnim-registracijskim brojem subjekta upisa 1-146 i brojem identifikacione oznake 1.

Sjedište Društva je u Brčkom, Banjalučka 8.

Matični broj Društva je: 1-146, a JIB je 4600013830004.

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA**

**Osnove za sastavljanje finansijskih izvještaja**

Društvo sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa računovodstvenim propisima Brčko Distrikta BIH i propisima Agencije za osiguranje Republike Srpske koji regulišu finansijsko izvještavanje društava za osiguranje.

Na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji, pravna lica i preduzetnici u Brčko Distriktu BIH su u obavezi da vođenje poslovnih knjiga, priznavanje i procjenjivanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda, sastavljanje, prikazivanje, dostavljanje i objelodanjivanje finansijskih izvještaja vrše u skladu sa zakonskom i profesionalnom regulativom, koja podrazumijeva Okvir za pripremanje i prikazivanje finansijskih izvještaja („Okvir“), Međunarodne računovodstvene standarde („MRS“), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja („MSFI“), kao i tumačenja koja su sastavni dio standarda.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
31. DECEMBAR 2014. GODINE**

**2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA  
(NASTAVAK)**

**Osnove za sastavljanje finansijskih izvještaja (nastavak)**

Međutim, do datuma sastavljanja finansijskih izvještaja za 2014. godinu u Brčko Distriktu BIH nisu prevedene niti objavljene sve važeće promjene u standardima i tumačenjima.

Shodno tome, prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja, Društvo nije u potpunosti primjenilo MRS, MSFI i tumačenja koja su na snazi za godinu koja se završava 31. decembra 2014. godine.

**Prezentacija finansijskih izvještaja**

Finansijski izvještaji Društva su prikazani u formatu propisanom Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za društva za osiguranje (Službeni glasnik RS, broj 90/09), Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca izvještaja o promjenama na kapitalu (Službeni glasnik RS, broj 84/09), kao i Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje (Službeni glasnik RS, broj 97/09).

**Računovodstveni metod**

Finansijski izvještaji su sastavljeni po osnovu procjenjivanja istorijske vrijednosti osim finansijskih instrumenata raspoloživih za prodaju koji se procjenjuju po fer vrijednosti. Ostala finansijska imovina i obaveze iskazani su po amortizovanoj vrijednosti, umanjenoj za odgovarajuće ispravke vrijednosti.

**Načelo stalnosti poslovanja**

Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa načelom stalnosti poslovanja.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN**

31. DECEMBAR 2014. GODINE

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA**

**(a) Prihodi od premije osiguranja**

Prihodi od premije osiguranja predstavljaju fakturisane iznose premija u tekućem obračunskom periodu, uvećane za prenosne premije na početku godine i umanjene za prenosne premije na kraju obračunskog perioda. Prihodi od premije osiguranja se uključuju u ukupan prihod u skladu sa rokovima i periodima pokrivanja rizika iz odgovarajućih ugovora o osiguranju.

Prenosna premija se obračunava za dijelove fakturisanih premija koji se odnose na naredne obračunske periode. Prenosna premija se obračunava metodom „pro rata temporis“ na fakturisanu bruto premiju osiguranja.

**(b) Prihodi po osnovu kamata**

Prihodi po osnovu kamata se najvećim dijelom odnose na obračunate kamate na dugoročne plasmane i kamate po obveznicama, evidentirane u obračunskom periodu u kome su nastale.

**(c) Rezervisanje za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete**

Rezervisanje za nastale prijavljene, a nelikvidirane štete vrši se na osnovu procjene iznosa svake pojedinačne štete osim za štete za koje, na osnovu raspoložive dokumentacije, nije moguće izvršiti takvu procjenu, a za koje se rezervacija vrši na osnovu prosječne likvidirane štete u odnosnoj vrsti osiguranja.

**(d) Rezervisane štete**

Rezervisane štete obrazuju se u visini procijenjenog iznosa obaveza za nastale prijavljene, a neriješene štete, kao i za nastale neprijavljene štete u tekućem obračunskom periodu.

**(e) Troškovi sprovođenja osiguranja**

Troškovi sprovođenja osiguranja predstavljaju rashode za obavljanje djelatnosti osiguranja. Podijeljeni su na troškove pribave i troškove uprave. Troškovi pribave uključuju sve direktne troškove koji nastaju kod zaključivanja ugovora o osiguranju, kao što su troškovi osoblja zaposlenog u prodaji, troškovi provizija. Troškovi uprave predstavljaju troškove sprovođenja osiguranja koji nisu direktno povezani sa zaključenjem ugovora o osiguranju.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
31. DECEMBAR 2014. GODINE**

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**(f) Preračunavanje strane valute**

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u KM po zvaničnom kursu koji je važio na dan poslovne promjene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u KM po zvaničnom kursu utvrđenom za taj dan.

Nemonetarne stavke koje se vrednuju po principu istorijskog troška izraženog u stranoj valuti preračunate su po istorijskom kursu važećem na dan inicijalne transakcije.

Zvanični kursevi primjenjeni za preračun deviznih pozicija bilansa stanja u KM su bili slijedeći:

<i>Valuta</i>	<b>31.12.2014.</b>	<b>31.12.2013.</b>
EUR	1,955830	1,955830
CHF	1,626064	1,595424
USD	1,608413	1,419016
GBP	2,500102	2,338391

**(g) Nekretnine, postrojenja i oprema**

Nekretnine, postrojenja i oprema se inicijalno priznaju po nabavnoj vrijednosti, odnosno po cijeni koštanja za sredstva izrađena u sopstvenoj režiji. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost uvećana za sve troškove koje se mogu direktno pripisati dovođenju ovih sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti.

Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrijednosti po osnovu amortizacije i za eventualne kumulirane gubitke po osnovu umanjenja vrijednosti.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN**

31. DECEMBAR 2014. GODINE

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**(g) Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak)**

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme se izračunava primjenom proporcionalne metode u toku procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstava, uz primjenu slijedećih stopa:

<i>Naziv</i>	<i>stope</i>
Građevinski objekti	1,30%
Računari i računarska oprema	14,30% - 20,00%
Kancelarijski namještaj	10,00% - 12,50%
Ostala oprema	10,00% - 16,00%
Automobili	15,50%

Obračun amortizacije počinje od narednog mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je sredstvo stavljeno u upotrebu. Amortizacione stope se preispituju svake godine radi obračuna amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali namjeravani vijek njihovog korišćenja.

Sredstvo se isknjižava iz evidencije u momentu otuđenja ili ukoliko se ne očekuju buduće ekonomske koristi od upotrebe tog sredstva. Dobici ili gubici po osnovu prodaje ili otpisa sredstva (kao razlika između neto prodajne vrijednosti i knjigovodstvene vrijednosti) priznaju se u bilansu uspjeha odgovarajućeg perioda.

**(h) Investicione nekretnine**

Investicione nekretnine obuhvataju nekretnine koje Društvo drži radi uvećanja vrijednosti kapitala.

Inicijalno priznavanje investicionih nekretnina vrši se po njihovoj nabavnoj vrijednosti ili cijeni koštanja. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost uvećana za sve troškove koje se mogu direktno pripisati dovođenju ovih sredstava u stanje funkcionalne pripravnosti.

Nakon početnog priznavanja investicione nekretnine se vrednuju po fer vrijednosti, koju godišnje utvrđuju eksterni procjenitelji. Fer vrijednost se zasniva na cijenama ponude na aktivnom tržištu korigovanim, ukoliko je neophodno, za specifičnosti sredstva. Promjene u fer vrijednostima investicionih nekretnina se evidentiraju u bilansu uspjeha kao dio ostalih prihoda, odnosno ostalih rashoda.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN**

31. DECEMBAR 2014. GODINE

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**(i) Umanjenje vrijednosti imovine**

Na dan svakog bilansa stanja, Društvo preispituje knjigovodstvenu vrijednost svoje materijalne i nematerijalne imovine da bi utvrdilo da li postoje indikacije da je došlo do gubitka po osnovu umanjenja vrijednosti imovine. Ukoliko takve indikacije postoje, procjenjuje se nadoknadivi iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak. Ako nije moguće procijeniti nadoknadivi iznos pojedinog sredstva, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos jedinice koja generiše novac, a kojoj to sredstvo pripada.

Nadoknativa vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u upotrebi, zavisno od toga koja je viša. Za potrebe procjene vrijednosti u upotrebi, procjenjeni budući novčani tokovi diskontuju se do sadašnje vrijednosti primjenom diskontne stope prije opozivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca za rizike specifične za to sredstvo.

Ako je procjenjen nadoknadivi iznos sredstva (ili jedinice koja generiše novac) manji od knjigovodstvene vrijednosti, onda se knjigovodstvena vrijednost tog sredstva umanjuje do nadoknadivog iznosa. Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako sredstvo prethodno nije bilo predmet revalorizacije. U tom slučaju deo gubitka, do iznosa revalorizacije, priznaje se u okviru promjena na kapitalu.

**(j) Finansijski instrumenti**

**Klasifikacija finansijskih instrumenata**

Finansijska sredstva uključuju dugoročne finansijske plasmane, potraživanja i kratkoročne finansijske plasmane, gotovinu i gotovinske ekvivalente. Društvo klasifikuje finansijska sredstva u neku od slijedećih kategorija: sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, investicije koje se drže do dospelja, krediti (zajmovi) i potraživanja i sredstva raspoloživa za prodaju. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su sredstva stečena. Rukovodstvo Društva utvrđuje klasifikaciju finansijskih sredstava prilikom inicijalnog priznavanja.

Finansijske obaveze uključuju dugoročne finansijske obaveze, kratkoročne finansijske obaveze, obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze. Društvo klasifikuje finansijske obaveze u dvije kategorije: obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha i ostale finansijske obaveze.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
31. DECEMBAR 2014. GODINE**

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**(j) Finansijski instrumenti (nastavak)**

**Metod efektivne kamate**

Metod efektivne kamate je metod izračunavanja amortizovane vrijednosti finansijskog sredstva ili finansijske obaveze i raspodjele prihoda i rashoda od kamate tokom određenog perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja tačno diskontuje buduće gotovinske isplate ili primanja tokom očekivanog roka trajanja finansijskog instrumenta ili, gdje je prikladno, tokom kraćeg perioda na neto knjigovodstvenu vrijednost finansijskog sredstva ili finansijske obaveze.

Prihodi se priznaju na bazi efektivne kamate za dužničke instrumente, izuzev za one koji su iskazani po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

**Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

Pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima podrazumijevaju se novac u blagajni, sredstva na tekućim i deviznim računima, kao i kratkoročni depoziti do tri mjeseca koje je moguće lako konvertovati u gotovinu i koji su predmet beznačajnog rizika od promjene vrijednosti.

**Kreditni (zajmovi) i potraživanja**

Potraživanja od kupaca, krediti (zajmovi) i ostala potraživanja sa fiksnim ili odredivim plaćanjima koja se ne kotiraju na aktivnom tržištu klasifikuju se kao krediti (zajmovi) i potraživanja.

Kreditni (zajmovi) i potraživanja vrednuju se po amortizovanoj vrijednosti, primjenom metode efektivne kamate, umanjenoj za umanjenje vrijednosti po osnovu obezvređenja. Prihod od kamate se priznaje primjenom metoda efektivne kamate, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gdje priznavanje prihoda od kamate ne bi bilo materijalno značajno.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
31. DECEMBAR 2014. GODINE**

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**(j) Finansijski instrumenti (nastavak)**

**Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju**

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju su nederivativna sredstva koja su naznačena kao raspoloživa za prodaju i nisu klasifikovana kao finansijska sredstva naznačena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, investicije koje se drže do dospeća i krediti (zajmovi) i potraživanja.

Nakon početnog priznavanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju priznaju se po njihovoj fer vrijednosti. Dobici ili gubici nastali po osnovu promene fer vrijednosti priznaju se u okviru promjena na kapitalu, na računima nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu hartija od vrijednosti. Umanjenja za gubitke po osnovu obezvrijeđenja vrijednosti se priznaju direktno u bilansu uspjeha. U slučaju prodaje finansijskog sredstva raspoloživog za prodaju ili trajnog umanjenja vrijednosti, kumulativni dobitak ili gubitak, prethodno priznat u okviru kapitala, prenosi se na prihode i rashode perioda.

Fer vrijednost finansijskih sredstava se u načelu utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti ostvarenoj na Banjalučkoj berzi na dan bilansa stanja. Za sredstva za koja ne postoji aktivno tržište, fer vrijednost se utvrđuje korišćenjem tehnika procjene. Tehnike procjene obuhvataju korišćenje posljednjih nezavisnih tržišnih transakcija između obavještenih, voljnih strana, ako su dostupne, poređenje sa aktuelnom fer vrijednošću drugog instrumenta koji je u značajnoj mjeri isti i analizu diskontovanog toka gotovine. Sredstva za koja ne postoji aktivno tržište i za koja nije moguće realno utvrditi fer vrijednost vrednuju se po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za eventualne kumulirane gubitke po osnovu umanjenja vrijednosti.

**Umanjenja vrijednosti finansijskih sredstava**

Na dan svakog bilansa stanja Društvo procjenjuje da li postoje objektivni dokazi da je došlo do umanjenja vrijednosti imovine finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava (osim sredstava iskazanih po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha). Obezvrjeđenje finansijskih sredstava se vrši kada postoje objektivni dokazi da su, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznavanja finansijskog sredstva, procjenjeni budući novčani tokovi sredstava izmjenjeni.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
31. DECEMBAR 2014. GODINE**

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**(j) Finansijski instrumenti (nastavak)**

**Umanjenje vrijednosti finansijske imovine**

Obezvrijeđenje (ispravka vrijednosti) potraživanja vrši se indirektno za iznos dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena u određenom periodu od datuma dospjeća za plaćanje, a direktno ako je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana. Promjene na računu ispravke vrijednosti potraživanja evidentiraju se u korist ili na teret bilansa uspjeha. Naplata otpisanih potraživanja knjiži se u bilansu uspjeha kao ostali prihod.

Obezvrijeđenje akcija, klasifikovanih kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, koje se ne kotiraju na Banjalučkoj berzi vrši se u slučaju značajnog ili dugotrajnog pada fer vrijednosti posmatrane akcije ispod njene knjigovodstvene vrijednosti. Prethodno priznati rashodi obezvrijeđenja po ovom osnovu se ne ukidaju kroz bilans uspjeha. Svako naknadno povećanje fer vrijednosti se priznaje direktno u okviru kapitala.

**Ostale finansijske obaveze**

Ostale finansijske obaveze, uključujući obaveze po kreditima, inicijalno se priznaju po fer vrijednosti primljenih sredstava, umanjenoj za troškove transakcije.

Nakon početnog priznavanja, ostale finansijske obaveze se vrednuju po amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metoda efektivne kamate. Trošak po osnovu kamata se priznaje u bilansu uspjeha obračunskog perioda.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
31. DECEMBAR 2014. GODINE**

**3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (NASTAVAK)**

**(k) Porez na dobitak**

***Tekući porez***

Porez na dobitak predstavlja iznos koji se obračunava i plaća u skladu sa propisima o oporezivanju Republike Srpske. Konačni iznos obaveze poreza na dobitak utvrđuje se primjenom poreske stope od 10% na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu Društva. Poreska osnovica prikazana u poreskom bilansu uključuje dobitak prikazan u zvaničnom bilansu uspjeha koji se koriguje za razlike koje su definisane propisima o oporezivanju Republike Srpske.

Republički propisi ne predviđaju da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda mogu se koristiti za umanjeње poreske osnovice budućih obračunskih perioda, ali ne duže od 5 godina.

***Odloženi porez***

Odloženi porez na dobitak se obračunava korišćenjem metode utvrđivanja obaveza prema bilansu stanja, za privremene razlike proizašle između knjigovodstvene vrijednosti sredstva i obaveza u finansijskim izvještajima i njihove odgovarajuće poreske osnovice korišćene u izračunavanju oporezivog dobitka. Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike, dok se odložena poreska sredstva priznaju u mjeri u kojoj je vjerovatno da će oporezivi dobitci biti raspoloživi za korišćenje odbitnih privremenih razlika.

Odloženi porez se obračunava po poreskim stopama za koje se očekuje da će se primjenjivati u periodu kada se sredstvo realizuje ili obaveza izmiruje. Odloženi porez se knjiži na teret ili u korist bilansa uspjeha, osim kada se odnosi na pozicije koje se knjiže direktno u korist ili na teret kapitala, i u tom slučaju se odloženi porez takođe raspoređuje u okviru kapitala.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
31. DECEMBAR 2014. GODINE**

**4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE**

Sastavljanje finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva Društva da vrši procjene i koristi pretpostavke koje mogu da imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na prethodnom iskustvu, tekućim i očekivanim uslovima poslovanja i ostalim raspoloživim informacijama na dan sastavljanja finansijskih izvještaja. Stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procjenjenih iznosa.

Najznačajnija područja koja od rukovodstva zahtijevaju vršenje procjene i korišćenje pretpostavki predstavljena su u daljem tekstu:

**(a) Korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme**

Društvo procjenjuje preostali korisni vijek nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svake poslovne godine. Procjena korisnog vijeka nekretnina, postrojenja i opreme je zasnovana na istorijskom iskustvu sa sličnim sredstvima, kao i predviđenim tehnološkim napretkom i promjenama ekonomskih i industrijskih faktora.

Ukoliko se sadašnja procjena razlikuje od prethodnih procjena, promjene u poslovnim knjigama Društva se evidentiraju u skladu sa MRS 8 „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške“.

**(b) Umanjenje vrijednosti imovine**

Na dan bilansa stanja, Društvo vrši pregled knjigovodstvene vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine i procjenjuje da li postoje indikacije za umanjeње vrijednosti nekog sredstva. Prilikom procjenjivanja umanjeња vrijednosti, sredstva koja gotovinske tokove ne generišu nezavisno dodjeljuju se odgovarajućoj jedinici koja generiše novac. Naknadne promjene u dodjeljivanju jedinici koja generiše novac ili u vremenu novčanih tokova mogu da utiču na knjigovodstvenu vrijednost odnosno imovine.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
31. DECEMBAR 2014. GODINE**

**4. ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE PROCJENE (NASTAVAK)**

**(c) Ispravka vrijednosti potraživanja**

Društvo obračunava obezvrjeđenje sumnjivih i spornih potraživanja u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu procijenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje (Službeni glasnik RS, broj 10/09), kao i na osnovu procjene rukovodstva Društva zasnovane na istorijskom iskustvu.

**(d) Rezervisane štete**

Rezervisane štete obrazuju se u visini procijenjenog iznosa obaveza za nastale prijavljene a neriješene štete, kao i za nastale neprijavljene štete u tekućem obračunskom periodu.

**5. PRIHODI OD PREMIJE OSIGURANJA, SAOSIGURANJA I REOSIGURANJA  
NEŽIVOTNIH OSIGURANJA**

<b>Prihodi od premije osiguranja, saosiguranja i reosiguranja neživotnih osiguranja</b>	<b>2014. u KM</b>	<b>2013. u KM</b>
Obavezno osiguranje od autoodgovornosti	11.116.551	11.224.037
Osiguranje motornih vozila (auto-kasko)	1.373.074	1.386.002
Osiguranje imovine od požara i prirodnih sila	381.491	310.532
Granično osiguranje od autoodgovornosti	294.390	228.921
Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja - OLN	267.667	226.641
Osiguranje putnika u motornom vozilu – AN	213.348	222.475
Osiguranje imovine - provalna krađa i razbojništvo	102.840	105.174
Osiguranje imovine – objekti u izgradnji tar. VII	159.325	1.279
Ostali prihodi od premije osiguranja	293.655	317.816
<b>Ukupno:</b>	<b>14.202.341</b>	<b>14.022.877</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN**  
31. DECEMBAR 2014. GODINE

**6. PRIHODI OD UKIDANJA I SMANJENJA REZERVISANJA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA**

<b>Prihodi od ukidanja i smanjenja rezervisanja neživotnih osiguranja</b>	<b>2014. u KM</b>	<b>2013. u KM</b>
Prihodi od smanjenja rezervisanih šteta – nastale neprijavljene štete	-	222.364
Prihodi od smanjenja rezervisanja redovne štete	214.133	130.398
Prihod od smanjenja rezervisanih troškova obrade šteta	140	1.624
<b>Ukupno:</b>	<b>214.273</b>	<b>354.386</b>

**7. PRIHODI OD POVRATA POREDKIH I DRUGIH DAŽBINA I PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENC IJA, DOTAC IJA, DONAC IJA I SL.**

<b>Prihodi od povrata poreskih i drugih dažbina i prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.</b>	<b>2014. u KM</b>	<b>2013. u KM</b>
Prihodi od povrata/podsticaj vlada Brčko	138.551	-
Prihodi od povrata poreza – spravljanje	10.894	-
Prihodi od refundacije bolovanja i pripravnici	83.676	-
<b>Ukupno:</b>	<b>233.121</b>	<b>-</b>

**8. DRUGI POSLOVNI PRIHODI**

<b>Drugi poslovni prihodi</b>	<b>2014. u KM</b>	<b>2013. u KM</b>
Prihodi od regresa po osnovu obaveznih osiguranja	254.267	135.004
Prihodi od realizacije zelenih kartona	114.784	120.036
Prihodi od regresa po osnovu neobaveznih osiguranja	166.352	81.899
Prihodi od zakupnina	5.550	3.600
Prihodi po ostalim osnovama	713	1.687
Prihod od provizije po osnovu ugovora o reosiguranju i retrocesiji	12.561	-
Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina	88.288	-
<b>Ukupno:</b>	<b>642.515</b>	<b>342.226</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN**  
31. DECEMBAR 2014. GODINE

**9. RASHODI ZA DUGOROČNA REZERVISANJA I FUNKCIONALNE DOPRINOSE**

<b>Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose</b>	<b>2014. u KM</b>	<b>2013. u KM</b>
Doprinos Zaštitnom fondu	217.709	221.584
Doprinos za preventivu	36.738	148.722
Vatrogasni doprinos	41.086	32.529
Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose	100.154	84.166
<b>Ukupno:</b>	<b>395.687</b>	<b>487.001</b>

**10. NAKNADE ŠTETA I OSTALE NAKNADE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA**

<b>Naknade šteta i ostale naknade neživotnih osiguranja</b>	<b>2014. u KM</b>	<b>2013. u KM</b>
Naknade šteta, osiguranih suma, drugih ugovorenih iznosa i udjeli u štetama neživotnih osiguranja	5.396.494	5.387.218
Rezervisanja za štete, udjele u štetama i ostala rezervisanja po osnovu neživotnih osiguranja	339.559	413.382
Rashodi po osnovu premija i provizija saosiguranja, reosiguranja i retrocesija neživotnih osiguranja	385.899	369.076
<b>Ukupno:</b>	<b>6.121.952</b>	<b>6.169.676</b>

**11. TROŠKOVI MATERIJALA, ENERGIJE, USLUGA I NEMATERIJALNI TROŠKOVI**

<b>Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi</b>	<b>2014. u KM</b>	<b>2013. u KM</b>
Nematerijalni troškovi	965.590	994.683
Troškovi proizvodnih usluga, reklame i propagande	540.939	469.428
Troškovi materijala, goriva i energije	357.812	337.203
Troškovi poreza i doprinosa	60.133	142.583
Troškovi provizija	55.895	33.219
<b>Ukupno:</b>	<b>1.980.369</b>	<b>1.917.116</b>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
31. DECEMBAR 2014. GODINE

12. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	2014. u KM	2013. u KM
Troškovi bruto zarada i naknada zarada	1.423.931	1.381.774
Ostali lični rashodi i naknade	501.220	283.952
<b>Ukupno:</b>	<b>1.925.151</b>	<b>1.665.726</b>

13. FINANSIJSKI PRIHODI

Finansijski prihodi	2014. u KM	2013. u KM
Prihodi od kamata	433.139	453.806
Pozitivne kursne razlike	343.222	5.711
Ostali finansijski prihodi	37.262	33.991
<b>Ukupno:</b>	<b>813.623</b>	<b>493.508</b>

14. OSTALI RASHODI

Ostali rashodi	2014. u KM	2013. u KM
Otpisi potraživanja ostalih osiguranja	131.473	211.442
Ostali otpisi potraživanja	89.607	176.374
Otpis potraživanja po osnovu obaveznog osiguranja	197.746	-
Ostali nepomenuti rashodi	325.364	35.661
<b>Ukupno:</b>	<b>744.190</b>	<b>423.477</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN**  
31. DECEMBAR 2014. GODINE

**15. POREZ NA DOBIT**

<b>Porez na dobit</b>	<b>2014. u KM</b>	<b>2013. u KM</b>
Dobitak prije oporezivanja	4.854.167	4.592.788
Korekcija za poreske svrhe	616.485	500.394
Poreska osnovica	5.470.652	5.093.182
<b>Tekući porez na dobit (po stopi od 10%)</b>	<b>547.065</b>	<b>509.318</b>

**16. ZARADA PO AKCIJI**

<b>Zarada po akciji</b>	<b>31.12.2014. u KM</b>	<b>31.12.2013. u KM</b>
Dobitak obračunskog perioda	4.307.102	4.083.470
Prosječan ponderisani broj akcija	5.700	5.700
<b>Zarada po akciji:</b>	<b>755,63</b>	<b>716,40</b>

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
31. DECEMBAR 2014. GODINE

17. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

	<i>Zemljište</i>	<i>Građevinski objekti</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>Investicione nekretnine</i>	<i>Ukupno</i>
NABAVNA VRIJEDNOST					
<b>Stanje na dan 31.12.2012.</b>	<b>604.250</b>	<b>647.850</b>	<b>428.457</b>	<b>3.629.038</b>	<b>5.309.595</b>
Nabavka	-	45.000	162.105	-	207.105
Otuđenja i rashodovanja	-	-	(214.310)	-	(214.310)
Procjena vrijednosti	-	-	-	(32.000)	(32.000)
Prenos sa/na	(604.250)	(237.060)	-	817.512	(23.798)
<b>Stanje na dan 31.12.2013.</b>	<b>-</b>	<b>455.790</b>	<b>376.252</b>	<b>4.414.550</b>	<b>5.246.592</b>
Nabavka	-	-	282.875	9.587	292.462
Otuđenja i rashodovanja	-	-	(85.900)	-	(85.900)
<b>Stanje na dan 31.12.2014.</b>	<b>-</b>	<b>455.789</b>	<b>573.227</b>	<b>4.424.137</b>	<b>5.453.154</b>
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI					
<b>Stanje na dan 31.12.2012.</b>	<b>-</b>	<b>59.594</b>	<b>249.718</b>	<b>-</b>	<b>309.312</b>
Amortizacija	-	5.730	41.729	-	47.459
Otuđenja i rashodovanja	-	-	(142.636)	-	(142.636)
Prenos sa/na	-	(23.798)	-	-	(23.798)
<b>Stanje na dan 31.12.2013.</b>	<b>-</b>	<b>41.526</b>	<b>148.811</b>	<b>-</b>	<b>190.337</b>
Amortizacija	-	5.926	47.200	-	53.126
Otuđenja i rashodovanja	-	-	(1.630)	-	(1.630)
<b>Stanje na dan 31.12.2014.</b>	<b>-</b>	<b>47.452</b>	<b>194.381</b>	<b>-</b>	<b>241.833</b>
<b>Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2013. godine</b>	<b>-</b>	<b>414.264</b>	<b>227.441</b>	<b>4.414.550</b>	<b>5.056.255</b>
<b>Sadašnja vrijednost na dan 31.12.2014. godine</b>	<b>-</b>	<b>408.338</b>	<b>378.846</b>	<b>4.424.137</b>	<b>5.211.321</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
31. DECEMBAR 2014. GODINE**

**18. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI**

<b>Dugoročni finansijski plasmani</b>	<b>31.12.2014. u KM</b>	<b>31.12.2013. u KM</b>
Dugoročni finansijski plasmani u zemlji	3.600.000	800.000
Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	2.160.594	499.592
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	275.177	273.346
Ostali dugoročni finansijski plasmani	355.605	325.972
<b>Ukupno:</b>	<b>6.391.376</b>	<b>1.898.910</b>

Dugoročni finansijski plasmani u zemlji su dati u narednoj tabeli:

<b>Dugoročni finansijski plasmani u zemlji</b>	<b>31.12.2014. u KM</b>	<b>31.12.2013. u KM</b>
<b>Dugoročni depoziti</b>		
Nova banka a.d. Banja Luka	100.000	600.000
NLB banka d.d. Tuzla	-	200.000
Banka Srpske a.d. Banja Luka	200.000	-
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo	700.000	-
Sberbank a.d. Banja Luka	900.000	-
Komercijalna banka a.d. Banja Luka	800.000	-
Pavlović international bank a.d. Bijeljina	900.000	-
<b>Ukupno:</b>	<b>3.600.000</b>	<b>800.000</b>

**19. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PREMIJE, UČEŠĆA U NAKNADI ŠTETA I OSTALI KUPCI**

<b>Potraživanja po osnovu premije, učešća u naknadi šteta i ostali kupci</b>	<b>31.12.2014. u KM</b>	<b>31.12.2013. u KM</b>
Potraživanja po osnovu premije neživotnih osiguranja	1.657.105	1.873.616
Ostali kupci i ostala potraživanja	26.526	162.817
<b>Ukupno:</b>	<b>1.683.631</b>	<b>2.036.433</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN**  
31. DECEMBAR 2014. GODINE

**20. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA**

<b>Potraživanja iz specifičnih poslova</b>	<b>31.12.2014. u KM</b>	<b>31.12.2013. u KM</b>
Potraživanja za regres obaveznih osiguranja	283.149	108.512
Poreživanja za regres imovinskih osiguranja i nezgode	149.108	136.438
Ispravka vrijednosti regresa	-	(12.195)
<b>Ukupno:</b>	<b>432.257</b>	<b>232.755</b>

**21. DRUGA POTRAŽIVANJA**

<b>Druga potraživanja</b>	<b>31.12.2014. u KM</b>	<b>31.12.2013. u KM</b>
Ostala potraživanja	196.380	1.828.928
Potraživanja od biroa zelene karte	-	15.462
Potraživanja za refundacije bolovanja i pripravnika	9.092	7.154
Potraživanja od kupaca za kamate	1.028	2.498
<b>Ukupno:</b>	<b>206.500</b>	<b>1.854.042</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN**  
31. DECEMBAR 2014. GODINE

**22. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI**

<b>Kratkoročni finansijski plasmani</b>	<b>31.12.2014. u KM</b>	<b>31.12.2013. u KM</b>
<b>Kratkoročni krediti u zemlji</b>		
Nešković d.o.o. Bijeljina	1.000.000	-
<b>Kratkoročni depoziti</b>		
UniCredit Bank a.d. Banja Luka	400.000	2.108.382
Nova banka a.d. Banja Luka	1.983.718	1.120.871
Sberbank a.d. Banja Luka	100.000	1.000.000
Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka	-	1.000.000
Sparkasse Bank d.d. Sarajevo	755.954	866.937
Hypo Alpe Adria bank a.d. Banja Luka	-	700.000
Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina	-	600.000
Komercijalna banka a.d. Banja Luka	-	500.000
NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka	500.000	500.000
NLB banka d.d Tuzla	1.200.000	500.000
Hypo Alpe Adria bank a.d. Mostar	-	401.000
ZirratBank BH d.d.	200.000	-
Banka Srpske a.d. Banja Luka	800.000	-
<b>Kratkoročni finansijski plasmani – povezana pravna lica</b>		
Transjug L d.o.o. Donji Žabar	650.000	-
<b>Ukupno:</b>	<b>7.589.672</b>	<b>9.297.190</b>

**23. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA**

<b>Gotovinski ekvivalenti i gotovina</b>	<b>31.12.2014. u KM</b>	<b>31.12.2013. u KM</b>
Žiro računi	1.312.288	1.967.296
Blagajna	55.483	24.813
Devizni računi	336.410	11.461
<b>Ukupno:</b>	<b>1.704.181</b>	<b>2.003.570</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN**

31. DECEMBAR 2014. GODINE

**24. OSNOVNI KAPITAL**

Osnovni kapital iskazan na dan 31. decembra 2014. godine u iznosu od 5.700.000 KM sastoji se od 5.700 običnih (redovnih) akcija nominalne vrijednosti od 1.000 KM po akciji.

Akcionari Društva su dati u narednoj tabeli:

<b>Akcionari</b>	<b>% učešća</b>
Brčko Gas d.o.o. Brčko	99,89
Kojić Đorđe	0,11
<b>Ukupno:</b>	<b>100,00</b>

**25. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA**

<b>Pasivna vremenska razgraničenja</b>	<b>31.12.2014. u KM</b>	<b>31.12.2013. u KM</b>
Prenosne premije neživotnih osiguranja	6.920.911	7.118.306
Rezervisanja za redovne štete	1.992.315	2.206.448
Rezervisanja za štete ostalih osiguranja – nastale neprijavljene štete	2.306.424	2.002.481
Doprinosi za preventivu sredstava obaveznih osiguranja	446.973	420.338
Rezervisanja za troškove obrade štete	21.493	21.044
<b>Ukupno:</b>	<b>11.688.116</b>	<b>11.768.617</b>

**26. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA**

<b>Bilans stanja</b>	<b>2014. u KM</b>	<b>2013. u KM</b>
<b>Plasmani i potraživanja</b>		
Brčko-gas d.o.o. Brčko	192	214.400
Transjug L d.o.o. Donji Žabar	650.000	-
	<b>650.192</b>	<b>214.400</b>
<b>Obaveze</b>		
Brčko-gas d.o.o. Brčko	22.066	25.858
	<b>22.066</b>	<b>25.858</b>
<b>Neto potraživanja:</b>	<b>628.126</b>	<b>188.542</b>

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN  
31. DECEMBAR 2014. GODINE**

**27. UPRAVLJANJE RIZICIMA OSIGURANJA**

Društvo zaključuje aktivne ugovore o osiguranju kojima se rizik od osiguranja prenosi sa klijenta na Društvo, kao i pasivne ugovore o reosiguranju kojima se rizik osiguranja prenosi sa Društva na reosiguravatelje.

Po svojoj prirodi svaki pojedinačan rizik osiguranja je slučajan i nepredvidiv. Kod pružanja jedne ili više vrsta osiguranja, osnovni rizik proizilazi iz činjenice da ukupna šteta i naknada šteta plaćena po ugovoru pređu iznos premije ili preuzetih obaveza po pojedinom riziku, zbog učestalosti ili veličine šteta.

Upravljanje rizikom osiguranja ima za cilj da omogući Društvu ostvaranje dobiti na način da se ne ugroze osnovni interesi osiguranika, korisnika osiguranja i drugih povjerilaca, kao ni stabilnost poslovanja.

Društvo neprekidno prati sopstvenu izloženost riziku osiguranja, što obuhvata prepoznavanje, procjenjivanje i mjerenje rizika, te na osnovu toga donošenje odgovarajućih odluka i preduzimanje konkretnih aktivnosti.

**28. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA**

**Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima**

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima, kao što su kreditni rizik i rizik likvidnosti. Upravljanje finansijskim rizicima je usmjereno na minimiziranje potencijalnih negativnih efekata na finansijske performanse Društva u uslovima nepredvidivosti kretanja na finansijskim tržištima.

Društvo ne koristi finansijske instrumente zaštite od efekata finansijskih rizika na poslovanje obzirom da takvi instrumenti nisu u široj upotrebi, niti postoji organizovano tržište ovih instrumenata u Republici Srpskoj.

**(a) Kreditni rizik**

Kreditni rizik je rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Društvu izmire u potpunosti i na vrijeme, što bi moglo dovesti do finansijskog gubitka Društva. Kreditni rizik obuhvata dugoročne finansijske plasmane, kratkoročne finansijske plasmane i potraživanja.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN**

31. DECEMBAR 2014. GODINE

**28. UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA (NASTAVAK)**

**Ciljevi upravljanja finansijskim rizicima (nastavak)**

**(a) Kreditni rizik**

Na osnovu javno dostupnih finansijskih informacija i internih istorijskih podataka o saradnji, Društvo vrši određivanje boniteta za pojedinačnog poslovnog partnera. Na osnovu procjenjenog boniteta utvrđuje se iznos maksimalne kreditne izloženosti za pojedinačnog poslovnog partnera, u skladu sa poslovnom politikom usvojenom od strane rukovodstva Društva.

Društvo nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika, obzirom da se njegova potraživanja i plasmani odnose na veći broj međusobno nepovezanih kupaca.

**(b) Rizik likvidnosti**

Rukovodstvo Društva upravlja rizikom likvidnosti na način koji mu obezbeđuje da u svakom trenutku ispunjava svoje obaveze. Rizikom likvidnosti se upravlja održavanjem odgovarajućih novčanih rezervi, praćenjem planiranih i stvarnih novčanih tokova i održavanjem adekvatnog odnosa dospelja finansijskih sredstava i obaveza.

**29. UPRAVLJANJE RIZIKOM KAPITALA**

Upravljanje rizikom kapitala služi rukovodstvu Društva da očuva mogućnost poslovanja po principu stalnosti poslovanja, istovremeno maksimizirajući prinose vlasnicima i drugim interesnim stranama putem optimizacije odnosa duga i kapitala.

Društvo analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti, koji se izračunava kao odnos neto zaduženosti i ukupnog kapitala. Neto zaduženost se obračunava tako što se ukupne finansijske obaveze, kratkoročne i dugoročne, umanje za gotovinu i gotovinske ekvivalente. Ukupan kapital predstavlja zbir svih kategorija kapitala prikazanih u bilansu stanja i neto zaduženosti.

Obzirom da Društvo nema obaveza po kreditima, Društvo ne analizira kapital kroz pokazatelj zaduženosti.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE NA DAN**

31. DECEMBAR 2014. GODINE

**30. MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG AKTUARA**

U skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje, ovlašćeni aktuar je u svom izvještaju od 07. aprila 2015. godine izrazio pozitivno mišljenje na poslovanje Društva za 2014. godinu.

**31. EKSTERNA KONTROLA**

Nakon izvršene kontrole, Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je 27. maja 2014. godine izdala rješenje broj 1.0-059-304-8/14 u kome se Društvu nalažu određene mjere nakon izvršenog neposrednog nadzora u prostorijama Podružnice Tuzla aktivnosti u cilju otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju utvrđenih Zapisnikom o kontroli broj 1.0-059-304-3/14 od 28. marta 2014. godine.

Nakon izvršene kontrole, Agencija za osiguranje Republike Srpske je 19. marta 2014. godine izdala rješenje broj 04-406-28-7/13 u kome se Društvu nalaže otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju, utvrđenih Zapisnikom o kontroli broj: 04-406-28-3/13 od 21.01.2014. godine.

Poslovanje društva je u 2014. godini bilo predmet kontrole Poreske uprave Rrepublike Srpske (Sektor za kontrolu, istrage i obaveštajne poslove – Odjeljenje za kontrolu velikih poreskih obveznika). Kontrolom je obuhvaćen obračun i plaćanje poreza za period od 01.januara 2013. do 31. decembra 2013. godine. Nakon izvršene kontrole ovlašćena lica su 25. februara 2014. godine sačinila Zapisnik o izvršenoj kontroli br. 06/1.01/0303/456-3.7/2014 kojim su utvrđene dodatne obaveze na ime osnovnog duga u iznosu od 21.878 KM i na ime kamata u iznosu od 5.680 KM.

**32. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA**

Društvo je izvršilo usaglašavanje svojih potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31. decembra 2014. i 2013. godine. U postupku usaglašavanja sa poslovnim partnerima, nisu utvrđena materijalno značajna neusaglašena potraživanja i obaveze.

---

Odgovorno lice